

Geleyaw i n'a fɔ fiŋe bana koronawirus be an lase joona kunnafoŋi kolon di ni ŋunuŋunukanw, ani nkalon kibaruw ma, i n'a fɔ an y'a ye kabini san 2012 waatiw la geleyaba minnu ye an ka jamana sɔrɔ. An bɛɛ be se ka jɔyɔrɔ dɔ ta nin banakise kelɛli la ni kunnafoŋi jɛlenw jɛnseni ye nka o k'a sɔrɔ ko o kunnafoŋiw segesegelen don fana, walisa k' an ka latigeliw lajeya ani k' u sinsin.

Koronawirusi kanpani CiwActs (ccc) be an ka sigidaw ka ŋunuŋunukanw, an haminankow ani an ka nininkaliw farapɔɔŋon kan Mali jamana fan bɛɛ la walisa kunnafoŋi dɛɛɛ min be guwɛɛneman, mediaw, ONG ni jamanadenw cɛ ka se ka o ban, ni ko kelenw kibaru dili ye jamanadenw ma. CCC be fɛɛɛ bɛɛ kɛ walisa ka kunnafoŋi numanw di koronawirus kan ani ka ŋunuŋunukanw ni kɔnɔgwankow lajeya sani u ka tijɛni wɛɛɛw kɛ.

**MINNU SEMENTIYARA: 1722**  
**FATULENW: 97**



**MINNU  
KENYARA  
989**

AN BAARAKEXIŋGONW



# A' ye wari taayoro jatemine

## Wari baaradabaw

FMI  
CFA wari  
120.033.870.451

Banque Mondiale  
CFA wari  
13.702.597.500

## Keɓereyebaaradaw

ONU MALI  
CFA wari  
3.673.470.282

USAID  
CFA wari  
74.432.237.582

Demɓaa werew  
(jamana ka  
BMS konti la)  
CFA wari  
4.480.314.282



A' ye tugu  
wari noƵ  
ko.

## Guwɛreneman ka demeni

A KA CA NI  
CFA WARI  
500 MILIYARI YE

## A bɛɛ lajɛlen

Ka ca ni  
CFA WARI  
MILIYARI 874 ye

## Do werew

CAAMAN

Musakaw

AN BAARAKETIƆGƆNW



# Nun datugulan doni

Hali ka sɔrɔ fiɲɛ bana ka walankatali bɛ ka nɔgɔya ka t'a fɛ, covid-19 bɛ ka taa ɲɛ ka mɔgɔw minɛ. Ka da o de kan, kɛnɛyatigilamɔgɔw b'a ɲini an bɛɛ fɛ ko an ka nun datugulan don. Ni nun datugulan finilama de kadi an ye nafan b'a la an ka an janto o la walisa an kana a ka lakanali cogo numan bali nin a banakisɛw bɔbaliya ye a la.

An bɛ se k'a ko ka ɲɛ cogodi ? Bolo la wala masini la? A bɛ bɔ cogodi ? Dɔkɔtɔrɔ Pierre Parneij ka ladili ale ka baara ɲɛsinen bɛ saniya cakɛda ma jamana kɛnɛya bon na Bordeauxn CHU la.

## Nun datugulanw bɛ bɔ cogodi ?

Walisa ka i ka nun datugulan bɔ i nun na ka sɔrɔ i ma i yɛrɛ bila farati la, a ka fisa an k'a minɛ kɛrɛla mana fila ma minnu bɛ don an tulo la. O kɔ an b'a bila bɔrɔ wala minɛ dɔ kɔnɔ fiɲɛ t'a sɔrɔ minɛ min kɔnɔ sani a ko tuma cɛ. An kana ɲinɛ ka an tɛgɛw ko an magalen kɔ nun datugulan donen na.

## Janɛl ji ye hakilila numan ye banakisɛ fagali la ka bɔ nun datugulan na wa ?

An kana dilanlifɛn bagama kɛ an ka nun datugulan kan abada. Ka banakisɛ fagalan dɔ fiyɛ nun datugulan kan wala Janɛl bɛ min na o bɛ se ka banakisɛ faga wa ? O tɛ hakilila numan ye. An kana dilanlifɛn bagama kɛ an ka nun datugulanw kan cogo si la ka d'a kan fan dɔ fɛ o bɛ se ka a ka bana sɛnsɛni ko numan tiɲɛ, fan wɛrɛ fɛ, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka o dilanlifɛn bagama dɔw lataa an kɔnɔ ni an bɛ o fɛnw kɛ an ka nun datugulanw kan o kɔ ka u don, o cogo la a bɛ se ka fari tiɲɛ ni ninakili siraw tiɲɛni lase an ma, ni o kɛra, an ka a ko ɲɛdɔnbaa dɔ lasɔmi.

NOS PARTENAIRES



**Sɔrɔ yɔrɔ:** Journal des femmes SANTE

# Nun datugulan finilama bɛ ko cogodi masini la ?

Ka kɛɛ ni lapininw ye minnu bɔra Association française de normalisation

(AFNOR) yɔɔ, a bɛ fɔ ko ni an ye nun datugulan finilama bɔ an nun na tuma wo tuma an ka a ko masini la, min kalaya bɛ se 60 °

ma ani a ka to o la fɔ ka se sanga 30 ɲɔɲɔn ma, finikosafine ka kɛ a la. Ka a to o kalaya hake la , fini ko masini ka bila munumunuli ni yeɓema yeɓema

telimanba la, ni o kɛra banakisɛ bɛ faga pewu, Dr Pierre Parneijn ko ten. Nka an kana fɛn suguya wɛɛ si fara a kan walisa an kana an ka nun

datugu fini ka sɛnsɛni baara tiɲɛ. An bɛ se ka an ka nun datugulanw ni fini wɛɛw ko ɲɔɲɔn fɛ i n'a fɔ sɛriɲɛtiw ni daraw.

## Ka nun datugulan ko bolo la k'a sɔɔ masini tɛ wa ?

Bolo la koli t'a bɔ walisa ka banakisɛw bɛɛ faga. Fɔ la, coronanɲirus ye banakisɛ ye min barika ka dɔɔ. Funtɛnni tɛ kun a la ni a bɛ se waati dɔ ma. O de koson masini la koli 60° la sanga 30 kɔɲɔ lapininen don. Nka min tɛ bɛn, o ye ka nun datugulan ko bolo la ka d'a kan fini w faralen don ɲɔɲɔn kan cogo dɔ la minnu koli ka gɛɛn. Bolola koli sirilen bɛ kosɛbɛadamadenya la o cogo la a barika ka dɔɔ walisa ka banakisɛw faga minnu bɛ se ka sigi fini kuru yɔɔ dɔ la wala a kala sira dɔ fɛ. Ka fara nin bɛ kan ni an bɛ an ka nun datugulan ko bolo la, ni jikalan ye min kalaya bɛ se 60°C ma, farati bɛ o la k'a masɔɔ an bɛ se ka an yeɛ jeni.

NOS PARTENAIRES

**Sɔɔ yɔɔ:** Journal des femmes SANTE



# **Covid-19 : jamalajqw ka vaniya yiraw kq o bq se ka d̀ fara banakisq ka walankatali kan wa ?**

**K'a damine New York, ka temen  
Londres fe, Madrid, fo ka na se Mali  
la  
ani dije duguba caman na, naniya yi-  
ralaw mogo baa caman farala  
nnon kan nin waati labanw na  
walisa ka u ka nisongoya jira siya  
woloma ani lakanatigilamogo dow ka  
binkani walew ko la. A te i ko an  
bena jalaki bin nin naniya yiralaw  
kan, nka u tun b'a fe ka jine doni  
ko dugukolo be gelyaw la hali bi ka  
jesin keneya ko ma Covid-19 koni.**

**Yala lakana walew sabatili bantù don wa, o min  
dabura walisa ka bana walankatali sumaya ?**

**Soro yoro: le parisien**

NOS PARTENAIRES



# Min dɔnniya ka fisa

## Tamachiɗew

Ninakili dekoun

Gɔnɔ dimi


Koukolo dimi

Fari kalaya

Farikolo saigain

Noundji bɔ

Sagɔsagɔ gɛleni



## Tanganlanw

AW KA TJI SɛBɛNW

36061



aye noun  
datougoulanw do



ka tɛkɛ ko



Aw kana maga  
baganw la



aw kana ta  
diama na  
yɔrow la



Aw ye dɔcɔtorɔ  
ɲɛnɛma wele

Koronawirusi kanpani Ciɗ Acts (ccc) jirala aw la  
Accountability Lab Mali fɛ

AN BAARAKɛŋɔGɔNW



whatsapp : +27 60 080 6146